

Zaključkom se utvrduju stavovi po pitanjima koja su od značaja za sprovođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima i službama, kao i radnim tijelima Vlade i Kantona.

Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 26.

Uredbe i druga akta Vlade Kantona obavljaju se u skladu sa Poslovníkom Vlade Kantona.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 27.

Rad Vlade Kantona je javan.

Vlada Kantona obavještava javnost o svom radu, zaključcima i zauzetim stavovima, kao i o drugim značajnim pitanjima koja su razmatrana ili koja će se razmatrati na sjednici Vlade Kantona.

Javnost rada Vlade Kantona osigurava se redovnim obavještavanjem javnosti i omogućavanju prisustva novinara, na sjednici Vlade Kantona i njenih radnih tijela, davanja saopštenja za štampu, vođenjem razgovora sa predstavnicima javnog informisanja, dostavljanjem pisanih materijala sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan način.

Član 28.

Vlada Kantona određuje koji se materijali ili podaci, sa njene sjednice ili sjednice njenih radnih tijela, ne mogu objavljivati, niti stavljati na raspolaganje predstavnicima sredstvima javnog informisanja trajno ili na određeno vrijeme.

Član 29.

Ukoliko za to postoje opravdani razlozi Vlada Kantona može odlučiti da se sjednica, ili cjelini ili njen dio, održi bez prisustva javnosti

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE VLADE KANTONA

Član 30.

Za vršenje stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona i njenih radnih tijela, za Vladu Kantona i njena radna tijela i za potrebe ministarstava i dr. organa uprave Vlada Kantona može obrazovati zajedničku stručnu službu i po potrebi druge službe.

Aktom o obrazovanju, zajedničke stručne službe, utvrđuje se njen djelokrug, položaj i odgovornost svih zaposlenih i broj lica koje njima rukovode.

Član 31.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom zajedničke stručne službe koju obrazuje.

Načelnik Službe rukovodi zajedničkom službom i odgovoran je za njen rad, te vrši druge poslove utvrđene Poslovníkom o radu Vlade i poslove koje mu odredi Premijer.

Načelnika Službe imenuje i razrješava Vlada Kantona.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Vlada Kantona je dužna donijeti ovaj Zakon o svom radu u roku od 30 dana od dana na snagu ovog Zakona.

Član 33.

Dok Vlada ne donese Poslovník o radu člana 32. ovog Zakona primjenjivat će se raniji Poslovník o radu Vlade Kantona.

Član 34.

Stupanjem na snagu ovog Zakona važi Zakon o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", br.3/97 i 17/00).

Član 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:01-02-366/03.

10.06.2003.godine

Goražde

PREDSJEDAVNIK

dr.Alija Begović

165

Na osnovu Amandmana XXXI na Zakon o Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, donosi

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O KANTONALNIM
MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA
KANTONALNE UPRAVE

I
Proglašava se Zakon o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave

Broj: 03-02-473/03

13. juna 2003. godine

Goražde

PREMIJER

mr. Salko Obhodović

166

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Zakonom osnivaju se kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne nove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i dužna druga pitanja od značaja za njihovu organizaciju i funkcionisanje.

Član 2.

Poslove uprave iz okvira nadležnosti Kantonalne uprave vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne ustanove predviđene ovim Zakonom.

Poslove uprave moraju se obavljati u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

U kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama i kantonalnim ustanovama, konstitutivni narodi bit će proporcionalno zastupljeni u skladu sa Ustavom Federacije i Ustavom Kantona.

KANTONALNA MINISTARSTVA, KANTONALNE UPRAVE I KANTONALNE USTANOVE

I. Kantonalna ministarstva

Član 4.

Kantonalna ministarstva su:

1. Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose,
2. Ministarstvo za privredu,
3. Ministarstvo za finansije,
4. Ministarstvo za unutrašnje poslove,
5. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice,
6. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline,
7. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
8. Ministarstvo za boračka pitanja.

Član 5.

Kantonalno ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose - Kantonalno ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organizovanje, kadrove i uvjete za rad kantonalnih pravosudnih organa, sudova za prekršaje, institucija za izvršenje sankcija, nadzor nad radom pravosudne uprave, stručne poslove u vezi amnestije i pomilovanja osuđenih lica za djela utvrđena Kantonalnim zakonom, sistem uprave u Kantonu, organizacija i način rada organa uprave, upravni postupak i kancelarijsko poslovanje, unapređenje rada u organizaciji organa uprave, organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave, udruživanje u političke organizacije i udruženja građana, pripremanje nacrtu zakona i drugih propisa kojima se uređuje sistem uprave, uslovi rada i primanja rukovodilaca organa, rukovodećih službenika i ostalih službenika, davanja saglasnosti o radu i upotrebi pečata, inspeksijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva, predlaganje i provođenje politike zapošljavanja na području Kantona, regulisanja uvjeta zaštite na radu, radne odnose i prava iz radnih odnosa, međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ugovori i bilateralni ugovori i

sporazumi iz oblasti rada i zapošljavanja, vršenje i drugih poslova i zadataka.

Član 6.

Kantonalno ministarstvo za privredu -

Kantonalno ministarstvo za privredu vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje politike u oblasti industrije i energetike, praćenje proizvodnje i preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje, korištenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona, utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa, raspodjelu i distribuciju energije i energenata, utvrđivanje programa geoloških istraživanja zajedno sa resornim ministarstvima, osiguranje uslova za razvoj i unapređenje poljoprivrede, zaštita i unapređenje šuma, pošumljavanje degradiranih šuma, krša i goleti, šumske komunikacije i eksploataciju šuma, organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja, proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu, uređivanje režima voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda, zaštitu od erozija, bujica i elementarnih nepogoda, vodosnabdijevanje stanovništva industrijsku vodu, hidromeliorizaciju, korištenje voda u energetske i rekreativne svrhe, planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona, organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodoprivrede, ulaganje stranih lica u domaća preduzeća, u skladu sa propisima Federacije i Kantona, osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja funkcionisanja slobodnog kretanja roba i kapitala, unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantoni-
ma u Federaciji, promet roba i usluga unutar Kantona, bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona, praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona, učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (*odobravanje uvoznih i izvoznih kontingenata za određene proizvode u hordinaciji sa Federalnim ministarstvom trgovine*), kontrolu cijena proizvođača i usluga u skladu sa zakonom, zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantoni-
ma u Federaciji, stvaranje i primjenu politike kantonalnog turizama, razvoj turističkih resursa, kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara, turističko-propagandnu djelatnost, ugoštiteljstvo, predlaganje i provođenje politike koja se tiče regulisanja i obezbjeđivanja prometa, komunikacija i transportne infrastrukture, obezbjeđivanje uslova za razvoj javnog prometa i sistema komunikacijskih veza na nivou Kantona, utvrđivanje programa i obezbjeđivanje uslova za izgradnju, obnovu i održavanje kantonalnih saobraćajnica, primjenjivanje stručnih i naučno-tehnoloških metoda u obezbjeđivanju funkcionisanja cestovnog prometa, uspostavljanje trajnih privrednih i prometnih veza sa susjednim kantoni-
ma, osiguravanje rad i funkcionisanje komunikacijskih veza i uređenja (TV, radio, PTT i drugih

neprijateljskog djelovanja, pripremanja nacrti i drugih propisa iz svoje nadležnosti, nadzor nad radom javnih stanova iz oblasti zdravstva, socijalne i dječije zaštite, inspeksijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva, upravno rješavanje, vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.

Član 10.

Kantonarno ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline - Kantonarno ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prostorno planiranje, izgradnju i uređenje zemljišta na kantonarnom nivou, pripremanje programa za donošenje prostorne i urbanističke dokumentacije, regulisanje i osiguranje prostornog planiranja i urbanističkog uređenja pripremanjem razvojnih planova (prostorni plan urbanistički plan, urbanistički red), kao i provedbenih planova (regulacioni plan, urbanistički projekat) i druge planske dokumentacije i programe za njihovo provođenje, pripremanje propisa o pristupanju, donošenju i provođenju prostorne i urbanističke dokumentacije i drugih akata iz svoje nadležnosti, regulisanje uređenja i korištenja kantonalnog građevinskog zemljišta, utvrđivanje, zahvatanje i usmjeravanje zemljišne rente, koja nastaje na zemljištu u svrhu njegovog korištenja, regulisanje i zaštitu kulturno-historijskog i privrednog naslijeđa na kantonarnom nivou, predlaganje i provođenje stambene problematike, uključujući i regulisanje i obezbjeđenje stanovanja, organizovanje održavanja stambenih zgrada i stanova na kojima postoji pravo vlasništva Kantona, održavanje i izgradnju stambenih objekata, regulisanje i obezbjeđenje uslova za sanaciju i obnovu porušenih i oštećenih stambenih objekata i stanova, nadzor nad radom kantonalnog stambenog fonda, koordiniranje rada sa resornim ministarstvima u Vladi kantona na izradi i utvrđivanju koncepta i programa obnove i razvoja, kao i sa humanitarnim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu ratom porušenih objekata i izgradnju infrastrukturnog sistema, koordinaciju i pomoć općinama u izradi programa obnove i razvoja, davanje saglasnosti i praćenje realizacije projekta obnove i razvoja koje realizuju međunarodne organizacije, sudjelovanje u utvrđivanju globalne strategije razvoja Federacije i Kantona, predlaganje i provođenje politike koja se tiče regulisanja očuvanja i unapređenja okoliša, utvrđivanje i obezbjeđivanje dobara u općoj imovini, dobara od općeg interesa (rekreativni, turistički i sportski centri, parkovi), ekologija (zaštitu okoliša, vazduha, tla, vode, zaštite od buke, urbanog planiranja), inspeksijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva, predlaganje i provođenje politike koja se odnosi na regulisanje i zadovoljavanje komunalnih potreba građana i javnih službi, utvrđivanje programa i obezbjeđenje uslova za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i funkcionisanje objekata zajedničke komunalne potrebe u okviru javnih preduzeća, zadovoljavanje komunalnih potreba-programiranje izgradnje i funkcionisanje komunalne infrastrukture (vo-

dovod, kanalizacija, distribucija električne energije, komunalna higijena, parkovi i zelene površine, tržnice i pijace, gradska groblja, sanitarne deponije i dr.) od primarnog značaja za Kanton, nadzor nad radom komunalnih preduzeća, pripremanje nacrti zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, upravno rješavanje, vršenje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.

Član 11.

Kantonarno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Kantonarno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje obrazovne politike, regulisanje i obezbjeđenje uslova za obrazovanje, obezbjeđenje uslova za smještaj učenika i studenata i učešće u rješavanju pitanja njihovog standarda, utvrđivanje pedagoškog standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj i visoko obrazovanje, utvrđivanje nastavnog plana i programa za osnovno i srednje obrazovanje i odgoj i donošenje nastavnih planova i programa univerzitetskih ustanova, predlaganje i provođenje politike u oblasti tehničke kulture i inovatorstva, razvoj i funkcionisanje sistema informisanja u Kantonu, organizovanje i funkcionisanje javnih preduzeća u oblasti informisanja čiji je osnivač Kanton, registraciju i evidenciju svih glasila koja izlaze ili emituju program u Kantonu, osnivanje i nadzor nad radom kantonarnih javnih ustanova iz svoje nadležnosti, utvrđivanje i provođenje politike razvoja kulture i kulturnih djelatnosti, organizovanje i učešće u organizovanju kulturnih manifestacija od značaja za Kanton, regulisanje i obezbjeđenje uslova za zaštitu, revitalizaciju i restauraciju kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeđa na području Kantona, predlaganje i provođenje politike u oblasti tjelesne kulture, sporta, odmora i rekreacije, organizovanje i učešće u organizovanju značajnih sportskih manifestacija i takmičenja, upravno rješavanje, pripremanje Nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, inspeksijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva, vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.

U sastavu Kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport osniva se Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 12.

Kantonarno ministarstvo za boračka pitanja - Kantonarno ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu boraca, pripadnika vojske Federacije i boraca drugih oslobođilačkih ratova i učesnika oslobođilačkih pokreta, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, na području Kantona (u daljem tekstu: borci), utvrđivanje politike i pripremanje zakona i drugih propisa kojima se određuju uslovi za ostvarivanje

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji izrađuje se i donosi na način predviđen Zakonom o upravi Kantona.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima, i drugim organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", br.3/97,8/97,17/99 i 17/00).

Član 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde".

Broj:01-02-367/03.

10.06.2003.godine

Goražde

167

PREDSJEDAVALAČI

dr. Alija Begović, s.r.

Na osnovu Amandmana XXXI na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, donosim:

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI I ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom.

Broj: 03-02-472/03

13. juna 2003. godine

Goražde

168

PREMIJER

mr. Salko Obhodjaš, s.r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom objavljen u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 10/00 od 13. 07. 2000. godine ovim se mijenja na sljedeći način:

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 10/00), član 7. stav 2. mijenja se i glasi:

"Pravo na pomoć iz stava 1. ovog člana ostvaruje lice i porodica koje imaju prebivalište, odnosno boravište na području Kantona".

Član 2.

U članu 8. riječi "prosječna mjesečna plaća privrede Kantona", zamjenjuju se riječima: "prosječna isplaćena neto plaća zaposlenih u Kantonu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini" (u daljem tekstu: prosječna plaća u Kantonu), i dodaje se stav 2. koji glasi: "Prosječna plaća u Kantonu utvrđuje se na osnovu statističkih podataka objavljenih u Godišnjem biltenu Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine."

Član 3.

Član 10. stav. 1. mijenja se i glasi: "Nalaz i mišljenje o nesposobnosti za samostalan rad i privredivanje osoba iz člana 23. tačka 1. Federalnog zakona u prvom i drugom stepenu daje Stručna institucija ili Stručna komisija sa kojom Kantonalno ministarstvo zaključuje ugovor."

U članu 10. nakon stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Stručnu komisiju čine zdravstveni i nezdravstveni kadrovi koji su osposobljeni za davanje mišljenja i ocjene o sposobnostima, tuđu njegu i pomoć, odnosno koji imaju duže iskustvo u ocjenama sposobnosti djece i odraslih, na prijedlog Kantonalnog centra za socijalni rad".

U stavu 3. (raniji stav 2.) istog člana iza riječi "nadležni organ općine," dodaju se nove riječi: "odnosno, Centar za socijalni rad".

Član 4.

U članu 11. dodaje se novi stav koji glasi: "Korisnicima stalne novčane pomoći obezbjeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko je ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu".

Član 5.

Član 12. mijenja se i glasi: "Iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje zavisno od broja članova domaćinstva utvrđuje se u procentu od:

1. 15% od prosječne plaće u Kantonu za jednočlano domaćinstvo;
2. 20% od prosječne plaće u Kantonu za dvočlano domaćinstvo;
3. 25% od prosječne plaće u Kantonu za tročlano domaćinstvo;
4. 30% od prosječne plaće u Kantonu za četvoročlano i višečlano domaćinstvo.

Ukoliko domaćinstvo ima lice sa invaliditetom ili lice sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju, iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje, zavisno od broja članova domaćinstva utvrđuje se u procentu od:

1. 20% od prosječne plaće u Kantonu za jednočlano domaćinstvo;
2. 25% od prosječne plaće u Kantonu za dvočlano domaćinstvo;
3. 30% od prosječne plaće u Kantonu za tročlano domaćinstvo;